



Obrazac: DD.10

Podnosioc zahtjeva

Služba za društvene djelatnosti i poslove
mjesnih zajednica

Ime (Ime oca) prezime - učenika:

JMB - učenika:

Adresa (Obavezno navesti poštanski broj) - učenika:

E-mail adresa - učenika:

Kontakt telefon - učenika:

Prijemni pečat

PREDMET: ZAHTJEV ZA DODJELU STIPENDIJA IZUZETNO NADARENIM UČENICIMA

BROJ BODOVA (popunjav komisija):

Kontakt telefon - roditelja:

E-mail adresa - roditelja:

Adresa - roditelja:

JMB - roditelja:

Ime (Ime oca) prezime - roditelja:

Naziv škole koju pohađa učenik:

POTREBNA DOKUMENTACIJA		
Dokument	Institucija koja izdaje dokument	Forma
Fotokopija svjedočanstva prethodno završenog razreda, a za učenike prvog razreda svjedočanstvo devetog razreda	Škola/podnosioc zahtjeva	Ovjerena fotokopija
Izjava da podnosioc zahtjeva nije stipendista nekog drugog organa ili institucije	Općina Ilijaš	Original
Izjava o davanju saglasnosti za obradu i objavu ličnih podataka	Općina Ilijaš	Original
Kućna lista	Općina Ilijaš	Original
Potvrda da redovno pohađa tekuću školsku godinu i ne obnavlja upis	Škola	Original ili ovjerena fotokopija
Potvrda o postignutim rezultatima na kantonalnim, federalnim i državnim takmičenjima u prethodnoj godini	Škola	Original ili ovjerena fotokopija
Uvjerenje o kretanju	MUP Ilijaš	Original ili ovjerena fotokopija

Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom): 60 dana

Obavještenje:

(Datum podnošenja zahtjeva)

(Potpis podnosioca/podnositelja zahtjeva)

Napomena: Potpisom na obrascu, podnosioc zahtjeva potvrđuje saglasnost da se dokumentacija pribavlja po službenoj dužnosti ukoliko istom raspolaže općinski organ. Obrazac čitko popuniti !

(Ime i prezime)

(Adresa)

Pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću dajem sljedeću:

IZJAVU

Da sam kao nosilac ličnih podataka, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 12/25) saglasan/saglasna da Općina Ilijaš putem Službe za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica odnosno nadležnih Komisija, kao kontrolor podataka može obrađivati moje lične podatke u postupku po rješavanju mog zahtjeva za dodjelu općinske stipendije u skladu sa članom 1. i 2. Odluke o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 13/10), članom 1., 2. i 6. Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 2/16-prečišćeni tekst, 40/21, 50/22, 43/23, 10/25 i 14/25) i iste za potrebe ostvarivanja prava objaviti:

- 1) Ime (ime jednog roditelja/staratelja) i prezime,
- 2) Naziv škole - fakulteta koju/kojeg pohađam,
- 3) Razred škole - godina fakulteta koju pohađam,
- 4) Prosjek ocjena i broj bodova u skladu sa Pravilnikom.

Navedenu saglasnost dajem za školsku 2025/2026.godinu.

(Mjesto)

(Datum)

IZJAVU DAO/DALA

Prezime (ime oca) ime

L.K. Br. _____ P.U. _____

IZJAVA

Kojom je _____

sa stanom u _____ Ulica _____ br. _____

lična karta broj _____ izdata u P.U. _____

Pod moralnom , materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da živim u zajedničkom domaćinstvu sa sljedećim članovima porodice:

Redni broj	Ime i prezime	Godina rođenja	Srodstvo	Zanimanje
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Ukupan broj članova domaćinstva

Potpis davaoca izjave

Potvrđuje se i ne upuštajući se u tačnost ove izjave da je imenovani-a svojeručno potpisao-la ovu izjavu i izjavila-o da će snositi sve zakonske posljedice koje proisteknu iz ove izjave :

Izjava će služiti za regulisanje _____

Taksa po tarifnom broju _____ ZAT naplaćena u iznosu od _____

Oslobođeno plaćanja takse po članu _____

Broj: 02-13-_____ / _____

U Ilijašu _____ / _____

OVLAŠTENI RADNIK